

Opština Budva

Broj: 01-426/26-285/9

Mjesto i datum: Budva, 27.03. 2026. godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), ovlašćeno lice Opštine Budva, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke usluge izrade i održavanja softvera za porez na nepokretnosti, turističke takse i drugo, broj 01-426/26-285/4 od 20.02.2026. godine (šifra postupka na ESJN-u 108538), na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke za usluge izrade i održavanja softvera za porez na nepokretnosti, turističke takse i drugo, broj 01-426/25-285/4 od 20.02.2026. godine (šifra postupka na ESJN-u 108538):

- Ponuda ponuđača "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA je najpovoljnija.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	Opština Budva
Ovlašćeno lice naručioca	Predsjednik, Nikola Jovanović
Kontakt osoba	Jelena Sedlić, službenica za javne nabavke
Adresa	Trg Sunca broj 3
Grad	Budva
Poštanski broj	85310
Identifikacioni broj	02005409

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	01-426/26-285/4 od 20.02.2026. godine
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Usluge

Opis predmeta nabavke	Usluge izrade i održavanja softvera za porez na nepokretnosti, turističke takse i drugo
Šifra postupka	108538
CPV šifra	72262000 - Usluge izrade softvera 72267000 - Usluge održavanja i popravke softvera
Predmet javne nabavke se nabavlja	U cjelini
Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini	49.586,76 EUR-a

3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama¹

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja
"MONTORA SOFTWARE "D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA	155284	9.3.2026. godine u 8:31 časova

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

Nema.

5. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o isključenju broj _____ od dana _____

Nije primjenljivo.

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

Nema.

7. Podaci o ispravnim ponudama

Ponuda ponuđača "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA.

Ponuđač "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA podnio je samostalnu, putem ESJN-a pod šifrom 155284, dana 9.3.2026. godine u 8:31 časova.

U skladu sa članom 134 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, nakon otvaranja ponuda, izvršila pregled i ocjenu, ponude, bez prisustva ovlašćenih predstavnika ponuđača, u smislu člana 134 stav 2 i 3 Zakona o javnim nabavkama, kako slijedi:

Uvidim u dostavljenu ponudu Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je konstatovala da su uz ponudu dostavljeni svi dokazi iz člana 120 stav 16 Zakona o javnim nabavkama, koji su zahtjevani predmetnom Tenderskom dokumentacijom i to: Izjave privrednih subjekata, garancija ponude, dokazi za vrednovanje ponude, dokazi za ispunjenost drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nisu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta.

Ponuđač je u ponudi dostavio Garanciju ponude u elektronsom obliku, broj: GC2026/333 od 25.02.2026. godine, izdatu od strane Nlb Banke Ad Podgorica, koja važi od 09.03.2026. godine do 15.06.2026. godine, na iznos od 991,74 eura. U garanciji je navedeno da je безусловna, neopoziva, plativa na prvi poziv i da će se aktivirati ako: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

¹ Ukoliko je primjenljivo

Shodno navedenom, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je konstatovala da je garancija ponude dostavljena na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa Članom 122 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, kao i da je garancija ponude izdata na traženi iznos i da je ispravna.

Privredni subjekat "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA je u ponudi dostavio Izjavu privrednog subjekta na obrascu koji propisuje Ministarstvo u elektronskom obliku u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta "Službeni list Crne Gore, broj 114/2024 od 29.11.2024. god.", odnosno ista je verifikovana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica privrednog subjekta.

Izjava privrednog subjekta "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA:

- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat i izvršni direktor privrednog subjekta nisu osuđeni pravosnažnom presudom za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.
- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje u Crnoj Gori ili u zemlji u kojoj ima sjedište.
- Privredni subjekat se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da na strani privrednog subjekta ne postoji razlog koji predstavlja sukob interesa, odnosno da nije izvršio nepimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, i da ne postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 Zakona i da privredni subjekat, odnosno lice nije izradilo ili učestvovalo u izradi tehničke dokumentacije ili vršilo reviziju tehničke dokumentacije i privredni subjekat čije je ovlašćeno lice ili stručno lice učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova i lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu.
- Privredni subjekat se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da ne postoje posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke, odnosno da nije u postupku stečaja ili likvidacije, nije učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet, u skladu sa zakonom, nema utvrđenu odgovornost na osnovu odluke nadležnog organa za zaštitu konkurencije jer je zaključio sporazum ili se dogovarao sa drugim privrednim subjektima, radi narušavanja konkurencije, u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno ponude, nije u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javnoprivatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javnoprivatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji, nije u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno ponuda u ranijim postupcima javnih nabavki tom naručiocu dostavio neistinite podatke koji su potrebni za provjeru ispunjenosti uslova za učešće u postupku, odnosno nepostojanje osnova za isključenje iz postupka ili nije dostavio zahtijevane dokaze.
- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, i naveo da se radi o IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA, navodeći web adresu: <https://irms.tax.gov.me/public/search-register/business-entities/11073>.
- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da u referentnom periodu privredni subjekat ima iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, navodeći u tabeli:

Opis predmeta nabavke	Vrijednost predmeta	Vrijeme realizacije	Investitor/Korisnik
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	nabavke	ugovora	
Pružanje usluga održavanja i nadogradnje postojećeg softvera za porez na nepokretnosti i turističku taksu	24,998.60 Eur	od 26.10.2020. do 26.10.2021. godine	Opština Budva
Pružanje usluga za održavanja i nadogradnje postojećeg softvera poreza na nepokretnost, turističke takse i ostalih javnih prihoda za potrebe Uprave lokalnih javnih prihoda	29,983.80 Eur	od 22.11.2021. do 21.11.2022. godine	Opština Budva
Pružanje usluga za održavanja i nadogradnje postojećeg softvera poreza na nepokretnost, turističke takse i ostalih javnih prihoda za potrebe Uprave lokalnih javnih prihoda	29,983.80 Eur	od 22.11.2021. do 21.11.2022.	Opština Budva
Pružanje usluga za održavanja i nadogradnje postojećeg softvera poreza na nepokretnost, turističke takse i ostalih javnih prihoda za potrebe Uprave lokalnih javnih prihoda	50,000.83 Eur	od 10.02.2023. do 09.02.2024. godine	Opština Budva
Pružanje usluga za održavanja i nadogradnje postojećeg softvera poreza na nepokretnost, turističke takse i ostalih javnih prihoda za potrebe Uprave lokalnih javnih prihoda	41,322.00 Eur bez uračunatog PDV-a	od 30.04.2024. godine do 20.04.2025. godine.	OPŠTINA BUDVA

Privredni subjekat je u prilogu svoje ponude dostavio:

- Potvrdu izdatu od strane Opštine Budva, Uprave lokalnih i javnih prihoda br. UPUV21-411/26-154/2 od 04.03.2026. godine da je „Montora software“ doo Podgorica pružala uslugu održavanja i nadogradnje postojećeg softvera za porez nepokretnost i turističku taksu, i da su ugovori:
 - br. 01-426/20-1915/8 od 26.10.2020. godine do 26.10.2021. godine, vrijenost ugovorenih usluga je 24.998,60 eur-a;
 - br.01-426/21-2308/9 od 22.11.2021. godine do 21.11.2022. godine, vrijenost ugovorenih usluga je 29.983,80 eur-a;
 - br.01-426/22-2005/8 od 10.02.2023. godine do 09.02.2024. godine, vrijednost ugovorenih usluga 50.000,83 eura-a;
 - br.01-426/23-305/13 od 30.04.2024. godine do 20.04.2025. godine, vrijednost.
 U potvrdi je navedeno da su usluge izvršene blagovremeno i kvalitetno.
- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su traženi tenderskom dokumentacijom za izvršenje ugovora, navodeći stručne i kadrovske kapacitete i to:
 1. Tamara Rosandić
Školska sprema: Visoka – sedmi nivo, podnivo jedan (VII1), diplomirani matematičar

Status: Radni odnos

Licence i sertifikati: Sertifikovana za održavanje aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnosti i turističke takes

Funkcija u realizaciji projekta: Vodeći programer, tehnička podrška

2. Miloš Mijatović

Školska sprema: Visoka – sedmi nivo, podnivo jedan (VII1), diplomirani inženjer elektrotehnike

Status: Radni odnos

Licence i sertifikati: Sertifikovan za održavanje aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnosti i turističke takse

Funkcija u realizaciji projekta: Član tima za implementaciju, razvoj i testiranje

3. Jovana Šljivančanin

Školska sprema: Visoka – sedmi nivo, podnivo jedan (VII1), diplomirani inženjer elektrotehnike

Status: Radni odnos

Licence i sertifikati: Sertifikovana za održavanje aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnosti i turističke takes

Funkcija u realizaciji projekta: Menadžer tehničke podrške

4. Jovović Miloš

Školska sprema: Visoka – šesti nivo (VI), bachelor informacionih tehnologija

Status: Radni odnos

Licence i sertifikati: Sertifikovan za održavanje aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnosti, turističke takse i ostalih javnih prihoda

Funkcija u realizaciji projekta: Tehnička podrška i član tima za razvoj

5. Vladan Koprivica

Školska sprema: Visoka – šesti nivo (VI), bachelor informacionih tehnologija

Status: Radni odnos

Licence i sertifikati: Sertifikovan za održavanje aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnosti, turističke takse i ostalih javnih prihoda

Funkcija u realizaciji projekta: Tehnička podrška i član tima za razvoj

Privredni subjekat je u prilogu svoje ponude dostavio sledeće dokaze:

- Sertifikat za održavanje aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnost i turističke takse i ostalih javnih prihoda na ime Miloš Mijatović, izdat od Montora edukativni centar;
- Sertifikat za održavanje aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnost i turističke takse na ime Tamara Rosandić, izdat od Montora edukativni centar;
- Sertifikat za održavanje aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnost i turističke takse na ime Jovana Šljivančanin, izdat od Montora edukativni centar;
- Sertifikat za održavanje aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnost i turističke takse na ime Vladan Koprivica, izdat od Montora edukativni centar;
- Sertifikat za održavanje aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnost i turističke takse i ostalih javnih prihoda na ime Miloš Jovović, izdat od Montora edukativni centar;
- Radna knjižica reg. br. 9629 na ime Medić Jovana, zapošljena kod "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA, datum zasnivanja radnog odnosa 02.04.2012. godine;
- Potvrda poslodavcu o zaposlenom, podavci o podnosiocu: "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA, reg. fizičkog lica: Medić Jovana, reg. osiguranika 01.04.2011. god.;
- Radna knjižica reg. br. 4512/15 na ime Miloš Jovović, zapošljen kod "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA, datum zasnivanja radnog odnosa 16.10.2019. godine;
- Potvrda poslodavcu o zaposlenom, podavci o podnosiocu: "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA, reg. fizičkog lica: Jovović Miloš, reg. osiguranika 16.10.2019. god.;
- Radna knjižica reg. br. 17176/2018 na ime Miloš Mijatović, zapošljen kod "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA, datum zasnivanja radnog odnosa 07.08.2018. godine;

- Potvrda poslodavcu o zaposlenom, podavci o podnosiocu: "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA, reg. fizičkog lica: Mijatović Miloš, reg. osiguranika 07.08.2018. godine;
 - Radna knjižica reg. br. 70606 na ime Tamara Rosandić, zapošljena kod "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA, datum zasnivanja radnog odnosa 02.12.2012. godine;
 - Potvrda poslodavcu o zaposlenom, podavci o podnosiocu: "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA, reg. fizičkog lica: Tamara Rosandić, reg. osiguranika 02.12.2012. godine;
 - Radna knjižica reg. br. 685/2001 na ime Koprivica Vladan, zapošljena kod "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA, datum zasnivanja radnog odnosa 26.04.2021. godine;
 - Potvrda poslodavcu o zaposlenom, podavci o podnosiocu: "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA, reg. fizičkog lica: Koprivica Vladan, reg. osiguranika 26.04.2021. godine;
 - Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke koji je tražen tenderskom dokumentacijom, navodeći koji je Sistem upravljanja kvalitetom:
 - Sistem upravljanja kvalitetom - Sertifikat SRPS ISO 9001:2015
 - Sistem upravljanja bezbednošću informacija
 - Sertifikat SRPS ISO 27001:2022
- Privredni subjekat je u prilogu svoje ponude dostavio sledeće dokaze:
- Potvrda o registraciji kojom se potvrđuje da je sistem upravljanja: „Montora software“ doo Podgorica odobren od strane Alcumus ISOQAR i usklađen je sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015, SRPS ISO 9001:2015, obim registracije: razvoj, tehnička podrška i prodaja usluge softverskih rešenja, datum ponovnog izdavanja: 25.septembar.2015, trenutni datum isteka: 12.septembar.2028. (na engleskom jeziku i prevod na naš jezik).

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena i da sadrže sve potrebne informacije i podatke.

Shodno sadržaju Izjave privrednog subjekta, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ne postoji osnov za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke shodno članu 108 i 110 Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač je u u svojoj ponudi dostavio sledeće dokaze o ispunjenosti drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nisu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta:

- Izjava o tehničkoj osposobljenosti za održavanje aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnosti, turističke takse i ostalih javnih prihoda, izdata dana 05.03.2026. god. kojom „Montora software“ doo Podgorica kao proizvođač aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnost, turističke takse i ostalih javnih Prihoda pod punom odgovornošću potvrđuje da je njihovo osoblje sertifikovano za poslove održavanja tog softverskog sistema;
- Izjava o tehničkoj osposobljenosti za održavanje database softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnosti, turističke takse i ostalih javnih prihoda, izdata dana 05.03.2026. god. kojom „Montora software“ doo Podgorica kao proizvođač aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnost, turističke takse i ostalih javnih Prihoda pod punom odgovornošću potvrđuje da je njihovo osoblje sertifikovano za poslove održavanja tog softverskog sistema;
- Potvrda o posjedovanju specijalizovanog svjetski referentnog on-line sistema za prijavu i praćenje problema kojom „Montora software“ doo Podgorica potvrđuje da njihovo preduzeće ima uspostavljen veliki broj ugovora o održavanju, a da bi svojim klijetima obezbijedio maksimalan servis podrške, potvrđuju da imaju saradnju sa Sales Force kompanijom te koriste njihov sistem za kompletan management prijavljenih problema, izdata dana 05.03.2026. godine;
- Sertifikat o registraciji kojim se potvrđuje da je „Montora software“ doo Podgorica odobren od strane Alcumus ISOQAR i usklađen je sa zahtjevima standarda ISO 27001:2022, SRPS ISO

27001:2022, obim registracije: razvoj, tehnička podrška i prodaja usluge softverskih rješenja, datum ponovnog izdavanja: 25.septembar.2015, trenutni datum isteka: 12.septembar.2028. (dostavljen na engleskom jeziku sa prevod od strane tumača za engleski jezik).

Komisija za sprovođenje postupka je konstatovala da je ponuđač u u svojoj ponudi dostavio sve dokaze o ispunjenosti drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nisu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta.

Finasijski dio ponude:

Finasijski dio ponude dat je u skladu sa tehničkom specifikacijom Naručioca.

U finasijskom dijelu ponude nevedena je ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a u iznosu od 49.586,76 EUR-a.

Ponuđač je kod dostavljanja ponude putem ESJN-a, u dijelu Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke, slijedio uputstva Naručioca i u dijelu odgovor / napomena navodio pravilne odgovore / napomene koje je potvrđivao priložima.

Ponuda ponuđača: "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Ponuđač je u ponudi naveo: Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude je sredstvo zaštite naručioca ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.	Ponuđač je u ponudi naveo: GARANCIJA PONUDE GC2026-333
Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok izvršenja ugovora 365 dana, od dana potpisivanja ugovora.	Ponuđač je u ponudi naveo: Rok izvršenja ugovora 365 dana, od dana potpisivanja ugovora.
Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja fakture.	Ponuđač je u ponudi naveo: Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja fakture.
Zahtjev 5 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o	Ponuđač je u ponudi naveo: Ponuđač prihvata obavezu da, u slučaju izbora njegove ponude kao najpovoljnije, uz potpisani ugovor dostavi naručiocu neopozivu i

javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu garanciju na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 30 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvršilac usluga dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.	bezuslovno plativu garanciju na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora, uz obavezu produženja garancije na zahtjev naručioca u slučaju produženja roka izvršenja ugovora.
Zahtjev 6 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Drugi uslovi: Ponuđač je dužan da dostavi izjavu ili potvdu kao dokaz o tehničkoj osposobljenosti od proizvođača postojećeg aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnosti, turističku taksu i sve ostale lokalne javne prihode	Ponuđač je u ponudi naveo: IZJAVA APLIKATIVNI SOFTVER
Zahtjev 7 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Drugi uslovi: Ponuđač je dužan da dostavi izjavu ili potvrdu kao dokaz o i tehničkoj osposobljenosti od proizvođača postojećeg database softvera.	Ponuđač je u ponudi naveo: IZJAVA DATABASE SOFTVER
Zahtjev 8 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Drugi uslovi: Ponuđač je dužan da dostavi izjavu ili potvrdu kao dokaz o posjeduje specijalizovani on line portal za prijavu i praćenje procesa rešavanja problema u realnom vremenu koji je raspoloživ 24x7 i dostupan sa bilo koje lokacije putem inteneta.	Ponuđač je u ponudi naveo: IZJAVA ON LINE PORTAL ZA PRIJAVU PROBLEMA
Zahtjev 9 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Drugi uslovi: Privredni subjekat treba da posjeduje sistemi menadžmenta bezbednošću informacija, što se dokazuje sertifikatom ili drugim aktom izdatim od strane nadležnog organa ili ovlašćene organizacije o uspostavljanjom sistemu menadžmenta bezbednošću informacija iz oblasti predmeta nabavke i to: Sertifikat MEST ISO/IEC 27001.	Ponuđač je u ponudi naveo: MEST ISO/IEC 27001

U skladu sa člana 134 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 03/23, 11/23 i 84/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke na osnovu gore navedenih činjenica i dokaza, nalazi da je samostalna ponuda ponuđača "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA dostavljena putem ESJN-a pod šifrom 155284, dana 9.3.2026. godine u 8:31 časova, ispravna je u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano "Ispravna ponuda je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona.

8. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

U skladu sa članom 135 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršil vrednovanje i rangiranje ispravnih ponuda, kako slijedi:

Primijenjena metodologija načina vrednovanja ponuda:

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

- odnos cijene i kvaliteta

Vrijednost ponuda vrši se po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta, primjene relativnog (proporcijalnog) metoda:

- Najniža ponuđena cijena (C) (60 bodova)

Podkriterijum najniže ponuđene cijene iskazuje se na način što se najniža ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (60 bodova) i to po formuli:

$C = C1 / C2 \times 60$ gdje je:

C - Broj bodova

C1- Najniža ukupna ponuđena cijena

C2 - Ponuđena cijena

- Kvalitet - rok odaziva na zahtjev Naručioca (40 bodova)

Princip vrednovanja: Rok odaziva na zahtjev Naručioca je maksimum 24 sata od trenutka prijema zahtjeva. Broj bodova za potkriterijum rok se dobija na način što se najmanji ponuđeni rok podijeli sa ponuđenim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa 40.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

Ponudač (naziv i sjedište)	Parametar 1 cijena	Parametar 2 kvalitet	Ukupan broj bodova
"MONTORA SOFTWARE "D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA	60 bodova	40 bodova	100 bodova

Obrazloženje vrednovanja ponude ponuđača "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA i dodijeljenih bodova:

- cijena:

Ponuđač je finansijskom dijelu ponude ponudo cijenu bez uračunatog PDV-a u iznosu od: 41.322,31 EUR eur-a.

Ponuđaču je za parametar cijena dodijeljeno je 60 boda.

- Kvalitet: rok odaziva na zahtjev Naručioca

Ponuđač je za vrednovanje ponude po ovom parametru u dijelu NAPOMENA naveo: "Vrijeme odziva na zahtjev Naručioca je do 1h nakon poziva od strane korisnika sistema TEHNIČKA PONUDA", u dijelu ODGOVOR naveo je "1".

Shodno navedenom, ponuđaču je za podkriterijum kvalitet dodijeljeno 40 bodova.

U skladu sa članom 135a stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača čija je ponuda ekonomski najpovoljnija, kako slijedi:

Dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; é) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi

akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.

2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.
3. Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.
4. Privredni subjekat je dužan da posедуje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta: - 2 sertifikovana programera za održavanje aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnosti, turističke takse i ostalih javnih prihoda. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) i Sertifikat za održavanje aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnosti i turističke takes.
5. Privredni subjekat je dužan da posведуje minimum iskustva na kvalitetnom i uspešnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, i to minimum 1 (jedna) potvrdu o kvalitetno i uspešnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim i sličnim poslovima iz oblasti predmeta nabavke podrazumjeva se iskustvo u radu sa softverskim sistemima za poresku upravu u dijelu naplate poreza na nepokretnosti i turističke takse. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Potvrdu izdatu od strane odnosno korisnika usluga, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koja sadrži opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.
6. Iz postupka javne nabavke Naručilac će isključiti privrednog subjekta koji je 1.) u postupku stečaja ili likvidacije, 2) u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji i 3.) je u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda u ranijim postupcima javnih nabavki tom naručiocu dostavio neistinite podatke koji su potrebni za provjeru ispunjenosti uslova za učešće u postupku, odnosno nepostojanje osnova za isključenje iz postupka ili nije dostavio zahtijevane dokaze. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenih uslova, tražiti sledeće: za tačku 1.) Dokaz Iz Privrednog suda Crne Gore, odnosno nadležnog suda u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište da se za privrednog subjekta ne vodi postupak stečaja, za tačku 2.) vršiti provjeru u Izvještaju o raskinutim ugovorima koji se nalazi na ESJN-u i za tačku 3.) vršiti provjeru dokaza koji se nalaze kod Naručioca.
7. Privredni subjekat treba da ima uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje sertifikatom ili drugim aktom izdatim od strane nadležnog organa ili ovlašćene organizacije o uspostavljanju sistema upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke i to: Sertifikat MEST EN ISO 9001. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog

subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaz: Sertifikat MEST EN ISO 9001.

Dokazi o provjeri podatka u Izjavi privrednog subjekta "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA:

1. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekata, aktom broj 01-426/26-285/7 od 12.03.2026. godine, od Ministarstva pravde zatraženo je izdavanje dokaza da privredni subjekat i njegov izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neke od krivičnih dijela iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN.
Ministarstvo pravde je dostavilo je sledeće dokaze u formi originala:
 - Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, broj: 0804-4274/26 od 16.03.2026. godine, u kojem stoji da za "MONTORA SOFTWARE" DOO PODGORICA u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica;
 - Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, broj: 0804-4274/26-1 od 16.03.2026. godine, u kojem stoji da za Tatjanu Rađenović u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica ne postoje podaci o osuđenosti lica;

Saglasno navedenom, ponuđač je ispunio obavezni uslov za učešće u postupku javne nabavke, u vezi sa članom 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

2. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekata, aktom broj: 01-426/26-285/6 od 12.03.2026. godine od Poreske uprave, pj Podgorica, putem CEJN-a zatraženo je izdavanje dokaza da je privredni subjekat izmirili dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, na dan 12.03.2026. godine:
Poreska uprava Crne Gore, područna jedinica Podgorica, dostavila je dokaz broj: 15/01-430/2026-34081/2 od 26.03.2026. godine kome je navedeno da - DOO "MONTORA SOFTWARE", PIB: 02335433, sa sjedištem u Podgorici, na dan 12.03.2026.godine, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:
 - poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih po osnovu podnijetih IOPPD obrazaca,
 - zaključno sa 01/2026 godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,
 - poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2024. godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,
 - poreskih obaveza,
 - poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 01/2026 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Članom 5 Pravilnika o obliku, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih i pravnih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni list Republike Crne Gore", br.76/10...015/23) propisano je da se IOPPD obrazac podnosi nadležnom poreskom organu do 15-og u mjesecu za prethodni obračunski period (mjesec) i da obuhvata isplate svih primanja koje se odnose na obračunski period.

Članom 7 stav 2 Uputstva o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja propisano je da se porez, doprinosi i prirez uplaćuju se istovremeno sa uplatom (isplatom) ličnih primanja na propisane uplatne račune, dok je članom 8 stav 1 i 2 navedenog Uputstva propisano da je Poslodavac, odnosno isplatilac ličnih primanja obavezan da sastavlja izvještaj o svim ličnim primanjima, koja su isplaćena tokom istog mjeseca, a koja se odnose i na ranije obračunske periode i da se izvještaj iz stava 1 ovog člana, podnosi nadležnom poreskom organu, do 15-og u mjesecu, za sve isplate ličnih primanja koje su izvršene u prethodnom mjesecu, a kako je, u konkretnom slučaju, Naručilac vršio provjeru Izjave privrednog subjekta "Montora software" doo Podgorica, na dan 12.03.2026. godine, privredni subjekat je bio dužan da dokaže da je na dan 12.03.2026. godine izmirio sve svoje dospelje obaveze po osnovu

poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja zaključno sa mjesecom januarom. 2026. godine.

Članom 39 stav 1, 2 i 3 Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 065/01, 012/02, 080/04, "Službeni list Crne Gore", br. 040/08, 086/09, 040/11, 014/12, 061/13, 055/16, 146/21, 152/22, 028/23) propisano je da je poreski period za koji se obračunava porez na dobit je finansijska godina, zatim da je finansijska godina kalendarska godina, osim u slučaju likvidacije ili otpočinjanja obavljanja djelatnosti u toku godine, te da se porez na dobit obračunava nakon isteka finansijske godine ili drugog perioda utvrđivanja poreza, prema poreskoj osnovici ostvarenoj u tom periodu, dok je članom 40 stav 3 istog Zakona propisano da se prijava iz stava 2 ovog člana podnosi najkasnije u roku od tri mjeseca od isteka perioda za koji se obračunava porez i da se u istom roku vrši i uplata poreza iskazanog u prijavi, a kako je, u konkretnom slučaju, Naručilac vršio provjeru Izjave privrednog subjekta "Montora software" doo Podgorica, na dan 12.03.2026. godine, privredni subjekat je bio dužan da dokaže da je na dan 12.03.2026. godine izmirio dospjele obaveze po osnovu poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2024. godinom.

Članom 35 stav 1, 2 i 3 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Službeni list Republike Crne Gore", br. 065/01..... 04/06 i "Službeni list Crne Gore", br. 016/07, 003/23) propisano je da je poreski obveznik dužan da poresku obavezu iskaže u mjesečnoj prijavi za obračun PDV, zatim da se prijava podnosi elektronskim putem nadležnom organu do 15. dana narednog mjeseca po isteku poreskog perioda, te da prijavu podnosi poreski obveznik bez obzira da li je za period za koji se podnosi prijava dužan da plaća PDV, dok je članom 36 stav 1 istog Zakona propisano da Poreska obaveza za poreski period dospijeva za plaćanje 15. dana u mjesecu po isteku poreskog perioda, a kako je, u konkretnom slučaju, Naručilac vršio provjeru Izjave privrednog subjekta "Montora software" doo Podgorica, na dan 12.03.2026. godine, privredni subjekat je bio dužan da dokaže da je na dan 12.03.2026. godine izmirio dospjele obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost zaključno sa mjesecom januarom. 2026. godine.

Saglasno navedenom, ponuđač je ispunio obavezni uslov za učešće u postupku javne nabavke, u vezi sa članom 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.

3. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta, Komisija je izvršila uvid i pretragu web registara: IRMS na web adresu: <https://irms.tax.gov.me/public/> i utvrdila da se privredni subjekat "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA nalaze u evidenciji i ima status Registrovan, sa navedenim podacima o ovlaštenom licu.

Saglasno navedenom, ponuđač je ispunio zahtijevani uslov za obavljanje djelatnosti u predmetnom postupku javne nabavke, u vezi sa članom 102 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

4. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekata, Komisija je izvršila uvid u dokaz koji raspolaze, a koje je ponuđač dostavio u ponudi i to:
- Sertifikat za održavanje aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnost i turističke takse i ostalih javnih prihoda na ime Miloš Mijatović, izdat od Montora edukativni centar;
 - Sertifikat za održavanje aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnost i turističke takse na ime Tamara Rosandić, izdat od Montora edukativni centar;
 - Sertifikat za održavanje aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnost i turističke takse na ime Jovana Šljivančanin, izdat od Montora edukativni centar;

- Sertifikat za održavanje aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnost i turističke takse na ime Vladan Koprivica, izdat od Montora edukativni centar;
- Sertifikat za održavanje aplikativnog softvera za evidentiranje i naplatu poreza na nepokretnost i turističke takse i ostalih javnih prihoda na ime Miloš Jovović, izdat od Montora edukativni centar;
- Radna knjižica reg. br. 9629 na ime Medić Jovana, zapošljena kod "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA, datum zasnivanja radnog odnosa 02.04.2012. godine;
- Potvrda poslodavcu o zaposlenom, podavci o podnosiocu: "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA, reg. fizičkog lica: Medić Jovana, reg. osiguranika 01.04.2011. god.;
- Radna knjižica reg. br. 4512/15 na ime Miloš Jovović, zapošljen kod "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA, datum zasnivanja radnog odnosa 16.10.2019. godine;
- Potvrda poslodavcu o zaposlenom, podavci o podnosiocu: "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA, reg. fizičkog lica: Jovović Miloš, reg. osiguranika 16.10.2019. god.;
- Radna knjižica reg. br. 17176/2018 na ime Miloš Mijatović, zapošljen kod "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA, datum zasnivanja radnog odnosa 07.08.2018. godine;
- Potvrda poslodavcu o zaposlenom, podavci o podnosiocu: "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA, reg. fizičkog lica: Mijatović Miloš, reg. osiguranika 07.08.2018. godine;
- Radna knjižica reg. br. 70606 na ime Tamara Rosandić, zapošljena kod "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA, datum zasnivanja radnog odnosa 02.12.2012. godine;
- Potvrda poslodavcu o zaposlenom, podavci o podnosiocu: "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA, reg. fizičkog lica: Tamara Rosandić, reg. osiguranika 02.12.2012. godine;
- Radna knjižica reg. br. 685/2001 na ime Koprivica Vladan, zapošljena kod "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA, datum zasnivanja radnog odnosa 26.04.2021. godine;
- Potvrda poslodavcu o zaposlenom, podavci o podnosiocu: "MONTORA SOFTWARE "D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA, reg. fizičkog lica: Koprivica Vladan, reg. osiguranika 26.04.2021. godine;

Shodno navedenom, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuđač dokazao da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta, u vezi sa članom 106 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.

5. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekata, Komisija je izvršila uvid u dokaz koji raspolaže, a koje je ponuđač dostavio u ponudi i to:

Potvrdu izdatu od strane Opštine Budva, Uprave lokalnih i javnih prihoda br. UPUV21-411/26-154/2 od 04.03.2026. godine da je „Montora software“ doo Podgorica pružala uslugu održavanja i nadogradnje postojećeg softvera za porez nepokretnost i turističku taksu, i da su ugovori:

 - br. 01-426/20-1915/8 od 26.10.2020. godine do 26.10.2021. godine, vrijenost ugovorenih usluga je 24.998,60 eur-a;
 - br.01-426/21-2308/9 od 22.11.2021. godine do 21.11.2022. godine, vrijenost ugovorenih usluga je 29.983,80 eur-a;
 - br.01-426/22-2005/8 od 10.02.2023. godine do 09.02.2024. godine, vrijednost ugovorenih usluga 50.000,83 eura-a;

- br.01-426/23-305/13 od 30.04.2024. godine do 20.04.2025. godine, vrijednost ugovorenih usluga 41.322,00 eura-a.
U potvrdi je navedeno da su usluge izvršene blagovremeno i kvalitetno.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da su poslovi navedeni u potvrdama od 1-4 u skladu sa opisom istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, opisanim u Tenderskoj dokumentaciji, te da su potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika usluga. Takođe, uvidom u dostavljene potvrde Komisija konstatuje da je u svim gore navedenim potvrdama navedeno vrijeme realizacije ugovora (koje je u skladu sa vremenom realizacije definisanim predmetnom tenderskom dokumentacijom), navedena je vrijednost predmeta nabavke i konstatacija da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Shodno navedenom, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuđač dokazao da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, u vezi sa članom 106 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

6. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta, Komisija je izvršila uvid u:
 - Izvještaj o raskinutim ugovorima za period od 01.01.2021 do 15.03.2026. godine na ESJN-u i utvrdila u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno ponuda nema sa Naručiocem Opština Budva ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji i
 - Dokaze koji se nalaze kod Naručioca i utvrdila je u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno ponuda u ranijim postupcima javnih nabavki nije naručiocu dostavio neistinite podatke koji su potrebni za provjeru ispunjenosti uslova za učešće u postupku, odnosno nepostojanje osnova za isključenje iz postupka ili nije dostavio zahtijevane dokaze.

U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta, aktom broj: 01-426/26-285/5 od 12.03.2026. godine od Privrednog suda Crne Gore zatraženi su dokazi da se za privrednog subjekta "MONTORA SOFTWARE" D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT PODGORICA ne vodi postupak stečaja.

- Privredni sud je dostavio akt br. 234/26 od 13.03.2026. godine da uvidom u upisnike ovog suda kao i provjerom kroz Pravosudni informacioni sistem (PRIS) utvrdili da se nad privrednim društvom "MONTORA SOFTWARE " DOO PODGORICA ne vodi stečajni postupak.

Saglasno navedenom, Komisija je utvrdila da ne postoje osnovi na osnovi kojim bi ponuđač bio isključen iz predmetnog postupka, u vezi sa članom 110 stav 1 tačke 1, 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

7. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekata, Komisija je izvršila uvid u dokaz kojim raspolaže, a koje je ponuđač dostavio u ponudi i to:
 - Potvrda o registraciji kojom se potvrđuje da je sistem upravljanja: „Montora software“ doo Podgorica odobren od strane Alcumus ISOQAR i usklađen je sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015, SRPS ISO 9001:2015, obim registracije: razvoj, tehnička podrška i prodaja usluge softverskih rješenja, datum ponovnog izdavanja: 25.septembar.2015, trenutni datum isteka: 12.septembar.2028. (na engleskom jeziku i prevod na naš jezik).

Saglasno navedenom, ponuđač je ispunio zahtijevani uslov stručne i tehničke sposobnosti, u vezi sa članom 106 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama.

Za ponudu "MONTORA SOFTWARE" D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT - IMPORT PODGORICA, provjerom izjave privrednog subjekta utvrđeno je da ne postoji osnov za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke shodno članu 108 i 110 Zakona o javnim nabavkama.

9. Podaci o najpovoljnijoj ponudi:

Naziv: "MONTORA SOFTWARE" D.O.O. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE , EXPORT – IMPORT PODGORICA

Poreski identifikacioni broj: 02335433

Ovlašćeno lice privrednog subjekta: Tatjana Rađenović

Poštanska adresa: Crnogorskih serdara bb, Podgorica, 81000, Crna Gora

Kontakt osoba: Jovana Šljivančanin

Telefon: +382 20 274 029

E-mail adresa: info@montora.com

Internet adresa (web-adresa): www.montora.com

Ponuđena cijena bez PDV: 49.586,76 EUR-a.

10. Podaci o najpovoljnijoj/im ponudi/ama u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača

Nije primjenljivo.

11. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.


Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

**Ovlašćeno lice naručioca
Nikola Jovanović, predsjednik**


(potpis ovlašćenog lica)

M.P.

